

# S A D R Ž A J

## Table of Contents

<b>1. UVOD</b> .....	5
1.1. Predmet i ciljevi istraživanja .....	6
1.2. Metode istraživanja .....	6
1.3. Struktura rada .....	7
<b>2. PJEŠACI U SAOBRAĆAJU</b> .....	8
2.1. Djeca u saobraćaju .....	9
2.2. Starija lica u saobraćaju .....	11
<b>3. POVREDE PJEŠAKA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA</b> .....	13
3.1. Lake tjelesne povrede.....	14
3.2. Teške tjelesne povrede .....	14
3.3. Smrtonosne povrede.....	14
<b>4. BEZBIJEDNOST PJEŠAKA U SAOBRAĆAJU</b> .....	16
4.1. Saobraćajne nezgode sa pješacima.....	16
4.2. Tipovi saobraćajnih nezgoda sa pješacima .....	16
4.3. Kontakt vozila i pješaka.....	20
4.4. Nalet vozila na pješaka.....	21
<b>5. UNAPREĐENJE BEZBIJEDNOSTI PJEŠAKA U SAOBRAĆAJU</b> .....	23
5.1. Integrisana zaštita pješaka.....	23
5.2. Evropska regulativa dokazivanja zaštite pješaka .....	25
5.3. Kriterijumi zaštite nogu i glave .....	26
5.4. Smanjenje brzine vozila .....	28
<b>6. SISTEMI ZA ZAŠТИTU PJEŠAKA</b> .....	29
6.1. Aplikacije za pametne telefone .....	29
6.2. Aktivna zaštita.....	31
6.3. Autonomni sistem kočenja.....	32
6.4. Pasivna zaštita .....	33
6.5. Branik.....	34
6.6. Poklopac motora.....	36
6.7. Vjetrobransko staklo .....	40
6.8. Zračni jastuk za pješake .....	41
6.9. Sistem poboljšanja vidljivosti .....	42
6.10.Pametna ulica i semafori .....	44

6.11.	Google patent lijepljenja pješaka .....	45
<b>7.</b>	<b>TESTIRANJE SISTEMA ZA ZAŠTITU PJEŠAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>7.1.</b>	<b>Simulacije PC CRASH .....</b>	<b>47</b>
7.2.	Euro N-CAP test zaštite pješaka .....	48
<b>8.</b>	<b>ZAKLJUČAK.....</b>	<b>51</b>
<b>LITERATURA .....</b>		<b>53</b>
<b>POPIS SLIKA I TABELA.....</b>		<b>56</b>